



Storybooks South Africa

global-asp.github.io/storybooks-southafrica


Pese Ye Kgolo Ye Talalerata

Written by: Mecelin Kakoro

Illustrated by: Mango Tree

Translated by: Motlhago Sara Mohale

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks South Africa in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Pese Ye Kgolo Ye Talalerata



✎ Mecelin Kakoro

🌳 Mango Tree

📖 Motlhago Sara Mohale

😊 Sepedi

📖 Level 2





Go be go na le pese ye tee fela
motseng wa bo Ebei. E be e le ye
kgolo ya mmala wa talalerata. E be e
na le modumo wa lešata kudu.

Ka letšatši le lengwe mmago Ebei o ile a re, "Gosasa re tla ya toropong go reka diparo tša gago tša sekolo."






Ebei o be a thabile kudu. Ba be ba eya go sepela ka pese ye kgolo ye talalerata. Ebei o be a thabile kudu ebile a sa kgone go rabala bošegong bjoo.




Ebei yena o be a sa tshwenyega ka mmala wa pese. O be a sa tshwenyega ka bogolo bja pese. O be a thabetše fela gore pese ye e ya toropong.



“Na pese ya mmala wa talalerata, ye kgolo, e kae?” mmago Ebei a botšiša. “E senyegile,” mootledi a fetola. “Re a e lokiša. E tla tla gosasa,” a tlatša a realo.



Ebei o be a šetše a itokišetše ge mmagwe a eya go mo tsoša.



Ebei le mmagwe ba ile ba leba
boemapese. Ba ile ba emela pese ye
kgolo ya mmala wa talalerata. Efela
pese e ila ya se tle.




Batho ba bantši ba ile ba kitima gore
ba sware pese. Efela ba be ba šaletše.
Pese e be e tletše. Pese ye hubedu e
ile ya leba toropong.

Batho ba bangwe le bona ba ile ba fihla boemape. Ba ile ba "Pese e kae?" ba botšiša. ngongorega ka ge pese e latetšwe.



Ebei o ile a lebelela ka lefasetere. O ile a bona batho ba bantši gona moo boemape.





Ebei o be a tshwenyegile. “Re ka se sa kgona go ya toropong. Nka se sa hwetša diaparo tše diswa tša sekolo,” a nagana.



Ebei le mmagwe e be e le bona ba mathomo ba go namela pese. Morago ga nakwana batho ba bangwe le bona ba namela pese yeo ye hubedu ye nnyane.

Batho ba bangwe ba ile ba ithoboga gomme ba boela gae. Eupša Ebei o ile a lla a gana go boela gae. Mmagwe o ile a mo kgotatša. "Re tla leta sebakanyana," a realo.



"Nameiangi Nameiangi!" mootledi a goe!ela. "Nako e re šile lehonu," a realo.





Morago ga nakwana, ba ile ba kwa modumo. Ba ile ba bona lerole moyeng. E be e le pese e tšwelela!



Efela pese ye e be e se ye talalerata. E be e se ye kgolo. Pese e be e le ye hubedu le gona e le ye nnyane. Batho bao ba bego ba emetše pese ba ile ba lebelela pese ye. Ba ile ba se namele.